

# ETH DIARI

Numerò 127  
dimars 8 de junh 1999

HUELHETON

DIARI

D'ARAN

Prez: 50 pessetes



## ES DISCREPÀNCIES ENTRE RUSSI E ALIATS HÈN DEMORAR ERA REDACCION DETH TÈXTE DERA ONU ENTÀ KOSÒVO

Els ministres d'Exteriors deth G-8 s'an trobat també problemes que non demorauen ara ora d'elaborar eth projecte de resolucion deth Consell de Seguretat dera ONU entara patz en Kosòvo, segontes hònts des delegacions russa e nòrd-americana. Eth ministre d'Exteriors rus, Igor Ivanov, a afirmat qu'era OTAN "sage de calar elements" que van més tà delà des acòrdi artenhudi enquia ara entara nomenada resolucion, qu'es caps dera diplomàcia des sèt païsi més industrializadi e Rússia perfil en Petersborg, a pròp de Bònn. Rússia persute, ath delà d'açò, en qu'era aprobacion d'ua resolucion en Consell de Seguretat a d'anar precedida dera arturada des bombardegi aliadi contra Logoslàvia, ua opinion que non compartis era rèsta des ministres deth G-8. Eth portavoz deth Departament nòrd-americano d'Estat, James Rubin, a dit en ua braca trobada

tamb era premsa qu'eth tèxte de resolucion ei negociat "paragaf per paragaf". Era cautela exprimida per russi e nòrd-americans contrasta també er optimisme dera delegacion italiana; eth sòn ministre d'Ahers Exteriors, Lamberto Dini, afirmèc que se diboish un acòrd que poderie èster transmetut anet tà Naua Yòrk. Entà Rubin, "Estats Units non ei optimista ne pessimista, senon sonque realista", e per açò persute en qu'era força internacionau de patz aurà d'estar jos eth comandament dera OTAN, pr'amor que sonque ua tropa "fòrta" pòt garantir era tornada des refugiadi. Precisament en aguest punt, e en çò que tanh ath moment en quau s'a de produsir eth cessament des bombardegi, apareishen es principaus divergències entre russi e es païsi occidentaus deth G-8, escadença que qualifiqueren diplo-matics alemanys de cercle viciós.

## ETH CONCORS DERA GLÈISA DE MIJARAN

Era glèisa de Mijaran ei pro auançada entà podé-mos hèr ua idia de quin aspècte aurà quan sigue acabada. Ni a que l'an batida: *Toboco 2*, *Disco Big Ben...* Peth moment coneisheram quin siguec eth procès tà decidir com serie. Ena primauera de 1996 se parlaue de qu'ara fin se bastirie era glèisa de Mijaran. En Espanha ja hèr quauqui ans qu'es òbres d'aguest tipe se hèn mejançant concors. En Vielha en compdes de h'c atau se designèc dirèctament ar arquitècte municipau, quan se sap qu'un arquitècte municipau non pòt hèr projectes entà entitats privades e sonque pòt recéber encargues der Ajuntament. Deuant d'açò, quauqui aparelhadors, arquitèctes e engenhaires aranesi adrecèren un escrit ath caperan de Vielha explicitant que pr'amor dera importància d'aguest edifici -que non ei sonque ua glèisa senon que tanben ua dimension sociau, istorica e simbolica que tanh a tota era poblacion (creients o non)- calerie seguir un metòde més participatiu e més transparent (tipe concors) entà hèr eth projècte.

A miei seteme es onze arquitèctes dera Val d'Aran receiveuen ua notificacion e son convocadi per arquitècte municipau entà ua reunió en Ajuntament. Er arquitècte municipau, Sr. Gomà, les informe qu'en darrèr plen der Ajuntament li an concedit ada eth projècte dera nomenada glèisa. Es arquitèctes aranesi persuten en que se convòque un concors. Eth Sr. Gomà informe que non se poirà hèr un concors perque aguest implique uns requisits legaus:

- Èster convocat peth Collègi d'Arquitèctes.
- Auer un jurat designat peth Collègi.
- Èster dubèrt a toti es arquitèctes deth païs mens as arquitèctes vinculats damb era administracion, damb bèth membre deth jurat o damb era entitat que convòque eth concors entà evitar un possible trafic d'influències.
- Mantier er anonimat.
- Eth jurat a de hèr un breu analisi explicitant quin critèri a seguir tà concedir es prèmis.

Com que tot açò compòrte un procès massa complicat, car e long, s'acòrde qu'en lòc de didé-se concors se li darà un aute nòm: serà ua licitacion.

Es arquitèctes que volguen participar auràn de seguir agues bases: presentar un auantprojècte damb maqueta e plans, ua memòria de materiaus e un pressupòst que s'ajuste a ua quantitat de 80 milions de pessetes. Era naua glèisa a d'integrar era glèisa vielha en tot auer ua capacitat de 600 personnes entre es dues, e a d'incorporar un campanau.

S'escuelherà un auantprojècte e un arquitècte guanhador, més com qu'er Ajuntament ja auie concedit eth projècte ar arquitècte municipau, eth guanhador l'aurà de hèr en collaboracion damb eth.

Entà dar ara eleccioen un arraïtzament sociau més gran se convide a participar en jurat a un representant der Ajuntament, er alcalde, e dus representants dera Glèisa: eth caperan de Vielha e er aparelhador deth Bisbat. Atau eth jurat demore format per 15 membres: 11 arquitèctes aranesi, 2 representants deth Bisbat, 1 representant der Ajuntament e er arquitècte municipau. Tanben se decidic exposar ath public es auantprojèctes quauqui dies.

Er Ajuntament fixe eth 28 de noveme entà entregar es projèctes e decidir eth trabalh guanhador.

Era amassada deth nomenat dia, Mn. Amiell anòncie qu'er aparelhador ei remplaçat per un autre caperan aranesi e qu'en lòc d'escuelher un projècte guanhador se'n seleccionarà 3 entà portà-les entath Bisbat e decidir eth guanhador. Serà atau ua decision prenuda dehòra dera Val d'Aran, damb era possibilitat qu'es tres guanhadors poguen anar entara Seu a explicar eth sòn projècte. Se presentèren sèt auantprojèctes e se votèc. Era votacion en teoria ei secrèta, més se sap qui votèc a qui. Es 12 arquitèctes repartissen eth vòt entre sies projectes dera manerà que se guis:

4 vòts, Joan Vila (unic projècte que presentaue un pressupòst)  
3 vòts, Sergio Gimeno

2 vòts, Mariano Gomà  
1 vòt, Jesús Filloy  
1 vòt, Joan Niñerola  
1 vòt, Pilar Solà

Sabetz qué votèren es tres que non èren arquitèctes (es representants dera Glèisa e der Ajuntament)? Se concentrèren en un solet projècte, eth de Mariano Gomà e finalment, comprobant toti es vòts, gessec:

5 vòts, Mariano Gomà  
4 vòts, Joan Vila  
3 vòts, Sergio Gimeno  
1 vòt, Jesús Filloy  
1 vòt, Joan Niñerola  
1 vòt, Pilar Solà

Era caperan portèc tath Bisbat es tres auantprojèctes seleccio-nadi e tanben es auti tres, sense avisar as seleccionadi entà que poguessen anar entara Seu a exposar es sues idies. Finalment se li concedic eth projècte ar arquitècte municipau, Mariano Gomà.

S'a dit enes mieis de comunicacion -entà avalar aguest projècte- que l'escuelheren es arquitèctes, quan en realitat lo votèren en 3au lòc.



Era vielha glèisa de Mijaran e eth sòn entorn en dues vedences antigues.

**CONVERGÉNCIA DEMOCRATICA ARANESA**

Garantia de Bona Gestió

VÒTA



Planvoluts amics,

Me platz especiaument adrecà-me a vosati e hèc en aguest diari ena vòsta lengua. Vosati ètz, damb era vòsta identitat e cultura, un simbèu clar e manifest d'aguesta Catalunya diuèrsa que volem construir des des options de progrès qu'an de governar, a compdar d'aguesta tardor, en que haram possible eth cambi ena Generalitat de Catalunya. Vosati podetz èster era demostracion evidenta de com un país pòt créisher e hè-se culturauament fòrt, damb respècte e solidaritat tad aqueres autes cultures que compartissen eth sòu territòri. E ei per'mor deth vòsta hèt diferenciu, deth reconeishement explicit d'aguest hèt diferenciu, que vos propòsi de participar activament ena construccio d'ua Catalunya que reconeishe era pluralitat com un valor de civisme e de progrès tà un país que vò créisher en tot guardar es naues oportunitats, es naui orizons de futur en comun, e non pas es vielhes rancures deth passat.

Vos voi hèr arribar eth mèn coratge e supòrt en vòsta prètzhet e convidà-vos tanben a ajudà-me a hèr de Catalunya un lòc d'acuelhuda

e integracion. Vosati, que viuetz en un lòc damb ua istòria apassionanta, qu'auetz mos-trat era conviccion d'un pòble damb volentat d'afrontar es rèptes de futur sense desbrembar aqueri signes que vos estaquen a Occitània -mare des nòs-tes cultures-, podetz, sense doble, èster un punt de referéncia de tota era catalanitat, en tant que sabetz, des dera diversitat e es valors de tolerància e multiculturalitat que compòrten es naui tempsi, dar un sentit de futur comun a toti es nauengudi tara vòsta terra.

Vos convidi a èster part activa d'un nau procès que vam a iniciar en aguestes pròplèus annades, enes quaus volem retornar a Aran, e ath Pirenèu en generau, eth protagonisme e es mieis tà dotà-se des infrastructures e des auanci tecnics qu'an de permetre as ciutadans d'aguestes tèrras arribar en sègle que ven

damb es madeishes condicions d'igualtat qu'es abitants dera Catalunya urbana. Tad aquerò cau ua Catalunya generosa e solidària que vos permete dotà-vos des esturments que vos an de hèr créisher coma pòble, en tot administrar un futur concebut des dera clara volentat de hèr des diferéncias un enriquiment e non pas un motiu d'exclusion.

Totun, e tà hèr possibla aguesta volentat de cambi, mos cau modificar eth sistèma politic e administratiu qu'actuaument neurís Convergència i Unió, e que demore assetiat dessús d'un concèpte de poder clientelar e caduc.

Auem de superar ua etapa dera nòsta istòria qu'a agut ahèrs positius mès qu'ara demane un nau estil, ua naua manèra d'abordar aqueri ahèrs que coma ciutadan vos preoculen. Volem que vosati, toti aqueri que formatz part

dera Catalunya ignorada pendent aguesti ans; qu'aqueira Catalunya que va des tèrres der Èbre enquiat Pirenèu sigue protagonista e participe des naues oportunitats tot auent ua veu pròpria en aguest nau procès, a on es ciutadans d'aguest país ja non auràn sonque era obligacion d'escotar, senon que van serà es-cotadi e tengudi en compde en tot retornar ath protagonisme as pòbles, as viles e as barris d'aguesta naua Catalunya.

Ei eth temps deth cambi; d'ua primauera que comence damb aguestes pròplèus eleccions deth dia trezte de junh. Aguest que serà eth prumèr pas, era prumèra pòrta d'ua esperança que mos amie de cap a un nau orizon, hèt de valors civics, justícia sociau e mès nautes còtes de benestar tà toti es ciutadans.

**Pasqual Maragall**


Barcelona, 6/6/1999

## RÈCTA FINAU

S'acabe ua campanha electora mercada pera tranquillitat, o dilhèu per un certan aluenhament ciutadan des ahèrs politics. Serà en tot analisar es dades de participacion que poderam avaluar quina a estat era motivacion qu'aguesta convocatoria electora a produxit enes electors. Tanplan qu'eth hèt qu'aguestes eleccions, es municipaus, coïncidisquen damb es eleccions europees, amasse es dus pòls deth grafic de participacion, donc, se ben es europees èren es que mens motiven ath ciutadan, tot ath contrari, es municipaus son es que mès animen a la participation.

Er espectacle mediatic dera campanha, ei a díder, aquerò que vedem enes informatius, cèrtament non anime guaire: escandals com eth deth lin, e era ja consabuda tactica der *y tú más*, iniciada peth Partit Popular ena anteriora legislatura, non ajuden ath ciutadan deth carrèr a participar. Enes pòbles, per sòrt, er ahèr ei different, maugrat que tanben auem agut deplorables excepcions coma es actes d'agression verbau de què siguec objècte eth director d'aguest diari, o es anonims que mòstren qu'es actituds fascistes e intransigentes encara son arraïtzas-

des en quauqui sectors dera nòsta societat. Malurosamente, encara aué, cau man-



tier actituds d'alèrta contra quauqui personatges que continuen vedent ena accion politica ua vendeta

personau, e ua forma d'utilizacion de çò qu'ei public en favor d'auerò privat.

Personaument, aguesta campanha, a despart des resultats, m'a permetut de conéisher e contactar damb gent que mòstre idies innovadores ath torn deth nòste país, volentat de servici e preocupacion pes auti, ei a díder, pes sòns vesins. Sò satisfet de participar damb es candidatures de Progrès en ues eleccions que, d'abòrd, an servit entà veir naues cares, naues personnes e enténer discorsi que huben deth localisme tà parlar en sintonia damb es contèxtes politics e sociaus que

mos entoren.

Aguest 1999, an electorau per excelléncia, auent en compde qu'es pròplèus eleccions autonomiques seràn en mes de noveme, ei un an en qu'es politics meteràn a prova era paciència des electors. Serie bon de hèr a servir era mesura e es bones manères; es electors ac arregrairàn, e de ben segur qu'era politica, sciéncia desprestigiada e tot soent incomprenduda, ne gesserà enfortida. Bona falta que li hè.

**Francés Boya**

Editor ETH DIARI  
Familia Colomines  
Centre d'estudis VIVÈNCIA ARANESA  
Aula Europa des Pirineus (Val d'Aran)  
locau num.5  
(Darrer edifici/ Ath cant der l'Esplai)  
2530 Viella-Val d'Aran  
Telefon 973641772  
Fax: 973640871  
E-mail vivenciaaranesa@ctv.es

Editor e director : Joan-Ramon Colomines-Companys.  
c-mail:jrc@apdo.com  
Informativa e dessenh: Marc Colomines i Nadal  
Equip de correctors: Xavier Gutierrez.  
Equip comercial: Ramon Agullo i Teixidor.  
Impression: Xerox 'Document Center 220 ST' d'ETH DIARI  
en Viella.  
Irrada: 1000 exemplars.

# HARAM MÈS entà mielhorar es infrastructures e corregir eth desequilibri territoriau

Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal de Catalunya-  
Unitat d'Aran-Gent d'Aran

